

25/11/2011

25/11/11

[Handwritten signature]

1

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
 2011-12-01
 PRIVATE BAG X 110
 PRETORIA 0001
 Memorandum of Understanding of le 7.
 PUBLIC EXAMINATIONS

Mokgale 5
25/01/2011

MADUO: 70

[Large handwritten signature]
 25/11/2011

MEMORANTAMO
 NGWANAITSEELE 2011
 PAMPIRI YA NTLHA (P1)
 SETSWANA PUO YA GAE (HL)

MOPHATO 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education



KAROLO YA A: TEKATLHALGANYO

POTSO 1

| | | | |
|-------|-------|---|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Bothata jwa go tihoka bana. Bokoa/ Botwetse jo ngwana wa bona a tshotsweng ka bona. Lorato jwa nyaga tsa borale Go itsane le go amogelana makoa. (Di le pedi fela) | (2) |
| 1.1.2 | 1.1.2 | Mogatse/Molefe o ne a sa mo tshola sentle, a robala nageng. A tihoka lerato mme a feleletsa a tihola mo tshingwaneng ya ditshese le go phirimelewa gone. Batho ba mo ja ditshogo ka gobo ba mmona mo tshingwaneng tsatsi lotlhe a lela. (Di le pedi fela) | (2) |
| 1.1.3 | 1.1.3 | B – E ne e le leferere/menommaswen | (1) |
| 1.1.4 | 1.1.4 | Ke kutlwano e ke e ratang, e e usang pelo gonne go se jalo mo malapeng a mantsi/gonne kitlano e e tshwanang le e, e tihokega mo malapeng a mantsi. (Dikarabo tsa bathuti tse di nepagetseng di elwe tihoko) | (2) |
| 1.1.5 | 1.1.5 | "Mme mmaMofokeng wa madi le nama o tihoka thari e ntle" - ga se mme MmaMofokeng fela yo o tihokang bana, le re Mofokeng a ka tswa a sa kgone go dira bana/A golofetse. | (2) |
| 1.1.6 | 1.1.6 | Ee - gonne lerato fa le tuka ga go yo o ka le thibelang. Nyaya - bagolo ba na le ponelopele mme go na kgatlhanong le bona ke go ipakelela madimabe. | (2) |
| 1.1.7 | 1.1.7 | Ee - gonne batsadi ba ratele bana ba bona dilo tse dintle mme ga ba ba ratele tshotlego/ba ka tihagelwa ke dilo tse di diragalang batho ba bangwe. Nyaya - ga se gore fa go na le tiragalo nngwe e e rileng tebang le bana, e ka go diragalala gonne bana ba sa tshwane. | (2) |
| 1.1.8 | 1.1.8 | Ee - o ne a na le tsholofelo ya gore mogatse o tlaa fetoga gonne motho ga a itse e se naga. Nyaya - ngwana yo o sa utlwenng molao wa batsadi o utlwa wa manong/Lebogang ga a siamelewa ke sepe mo nyalong ka a sa tsaya keletso ya batsadi ba gagwe/Phiri e sola boa mokgwa ga e o lathe. Dikarabo tsa bathathojwa tse di nepagetseng di elwe tihoko) | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | O beteletse/o utlwisitse botlhoko. | (2) |
| | 1.2.2 | C – Leboletamading | (1) |

- 1.2.3 Maikutlo a kutlobotlhoko mo go motswasetlhabele/ Maikutlo a letlho, kutlobotlhoko, tenego le ipusolotsetso mo bathong ba ba dirang ditiro tse di maswe tse. (2)
- 1.2.4 - Bana ba tshwanetse go rutiwa go ikela tlhoko gore ba se gogelwe le go tsediwa ke batho ba ba belatetsang. (2)
- Setshaba se eme ka dinao go kgala le go lwantsha ditragalo tsa mofuta o. (2)
- 1.2.5 Ke ne ke se kitla ke letla go tshosediswa bonolo jalo mme ke begele batsadi le ba sepodisi le go kopa thuso ka tshireletso ka dinao tsotlhe go fitlhela mmelaewa a tshwarwa. (Dikarabo tsa batlhathojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). (2)
- 1.2.6 Ba atlholelwe botshelo jotlhe jwa bona kwa kgolegelong ka ba le kotsi. Babetledi ba five kotlhae e e botlhoko e e tlaa nang motlhala le thuto mo go ba ba ikaeletseng go dira jalo. (Dikarabo tsa batlhathojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). (2)
- 1.2.7 Di tshwana ka tsholio ya bana le basadi/ Banna ba dikgoka/ Basadi le bana ke ba tswa ditlhabele./ Batho ba utlusiwa botlhoko ke batho ba ba tseng e bile ba ba tshepa. O seka wa tshepa motho mongwe le mongwe gonne motho ga a tsuwe e se naga. (2)

30 PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

KAROLO YA B: TSHOSOBANYO

POTSO 2

Maemo a kwa Marumantsho a supa gore ngwaga o, ga se o o tlaa nang montle. ✓
 Ditshupo tse ba neng ba di bona di ne di netefatsa se. ✓ Ba ne ba lemoga gore diruwa
 tsa bona di tllie go bolawa ke tlaa, ✓ mme le bona ba tllie go nyela ka ntla ya leuba
 le ba lebilleng. ✓ Morago ga go tsibosiwa ke banna ba ba sebate ba lekgotla la
 khuduthamaga, ✓ ba ne ba tsaya tshwetso ya go ya go bona kgosi ✓ gore sengwe se
 dirwe pele maemo a ya masweng. ✓

Diteng : (7)
 Puo : (3)

[10]

- Maemo kwa Marumantsho a supa gore ngwaga o, ga se o o tlaa nang montle.
- Ditshupo tse ba neng ba di bona di ne di netefatsa se.
- Ba ne ba lemoga gore diruwa tsa bona di tllie go bolawa ke tlaa.
- Ba tllie go nyela ka ntla ya leuba le ba lebilleng.
- Ba ne ba tsibosiwa ke banna ba ba sebate ba lekgotla la khuduthamaga.
- Morago, ba ne ba tsaya tshwetso ya go ya go bona kgosi.
- Maikaelelo e le gore sengwe se dirwe pele maemo a ya masweng.

Diteng : (7)
 Puo : (3)

[10]

Marking the summary:

The summary should be marked as follows:

- **Mark allocation:**
 - 7 marks for 7 points (1 mark per main point)
 - 3 marks for language
 - Total marks: 10

- Distribution of language marks when candidates have used their own words:
 - 1-3 points correct: award 1 mark
 - 4-5 points correct: award 2 marks
 - 6-7 points correct: award 3 marks
- Distribution of language marks when candidates have used their own words AND quotations:
 - 1-3 quotations AND 3-4 points given in own words: award 3 marks
 - 4-5 quotations AND 2 points given in own words: award 2 marks
 - 6 quotations AND 1 point given in own words: award 1 mark
 - 7 quotations : award 0 marks

NOTE:

- **Format:** Even if the summary is presented in the incorrect format, it must be assessed.

• **Word Count:**

- Markers are required to verify the number of words used.
- Do not deduct any marks if the candidate fails to indicate the number of words used or if the number of words used is indicated incorrectly.
- If the word limit is exceeded, read up to a maximum of 5 words above the stipulated upper limit and ignore the rest of the summary.
- Summaries that are short but contain all the required main points **should not be penalised.**

10 PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO

POTSO 3

- | | | |
|-----|---|-----|
| 3.1 | D – Matoko a a ganetsang a mangwe. | (1) |
| 3.2 | Bana ba dikolo, bathuti, barutabana, barutegi le mongwe le mongwe yo o kgathhegela thuto. | (2) |
| 3.3 | Go reka bukafoko e. | (1) |
| 3.4 | E ka dirisiwa mo ditheong tse di farologaneng le gongwe le gongwe kwa o ka tlhokang thuso ya yona. | (2) |
| 3.5 | Go ngoka, go gogela bareki go itse ka ga yona. | (2) |
| 3.6 | Ee – gonne e tlaa go thusa go tlhaloganya le go itse bokao jwa malatodi le makaelagongwe. Nyaya – Ga e na kgogedi, ga e bontshe tlhathwa le gore e fitlhelewa kwa kae. | (2) |

[10]

POTSO 4

- 4.1 B – Tshenyo ya tshetele. (1)
- 4.2 Go tenega le go fela pelo gore a puso e ka direla batho matlwanaboithusetso a a supang lenyatsa le go tseela batho ba kwa tlase./ Go tshwenyegela tshenyo ya madi. (2)
- 4.3 Matlwanaboithusetso a a nang le sediriswa sa mowa o o tsididi kgotsa o o molelo/Thelebišene kwa ntlwanaboithusetsong. (1)
- 4.4 Ka go gakolola puso go agela baagi ba Foreisetata matlwanaboithusetso a a se kitlang a ba bakaia malwetse le go ba diga seriti./ Ka go eletsa puso go aga matlwana a a ruletsweng. (2)
- 4.5 Nnyaya-baagi ba Foreisetata ba sa ntse ba dirisa matlwanaboithusetso a a sa sireletsegang. (2)
- 4.6 Ee, Puso e tla potlakisa go siamisa matlwanaboithusetso a a sa sireletsegang a kwa Foreisetata. (2)

[10]

POTSO 5

- 5.1 A - Sekapuo. (1)
- 5.2 Sekgopi ke eng, abuti, fa puo ya ga Pulane e re namatsaha dipelo jaana? (1)
- 5.3 Ke a itse fa ke fositse. (1)

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:**

**30
70**

[10]

- 5.4 Fa o bofile sengwe gore se se ka sa kgaogana, se nne ngatana e le nngwe.
(Bokaometha)
Mmangwane o belle kgang sentle gore e amogelasege, e se ka ya fetoga.
(Papiso) (2)
- 5.5 Kgopameng. (1)
- Mosimane o ne a dira dilo tse di kgopameng fa pele ga batsadi ba gagwe. (1)
- 5.6 Di arajwe ke mang ka go latekana ga tsona di le motlele? (1)
- 5.7 Go nyelala/Go tsamaela ruri. (1)
- 5.8 Sephiri se itsiwe ke mong wa sona. (1)